






## **Bogolofadi Ga Se Go Se Kgone**

### **Ukukhubazeka Akuthethi Ukuba Awunakho Ukwenza Izinto**

-  Agnes Mabururu
-  Wiehan de Jager
-  Motlhago Sara Mohale
-  Sepedi / Xhosa
-  Level 2

(imageless edition)





Yo ke Malefo. Ke morutiši wa ka.

...

Lo nguMwali. Ngutishala wam.



Malefo o šomiša dipatla tša bagolofadi ge a sepela.

...

UMbali uhamba ngeentonga.



Yo ke Tebogo. Ke DJ wa ka wa mmamoratwa  
seyalemoyeng.

...

Lo nguMxolisi. Ungoyena msasazi  
ndimthandayo kunabo bonke.



Tebogo o bolawa ke mahlo.

...

UMxolisi unengxaki yamehlo.



Yo ke Phetogo, moagišane waka. Phetogo ke molemi.

...

Lo ngu-Ayanda, ummelwane wam.



Phetogo ke sefowa. O šomiša polelo ya diatla  
ge a bolela.

...

U-Ayanda sisithulu. Uthetha ngezandla.



Yo ke Kabelo. Ke moraloki yo hlwahlwa wa kgwele ya maoto kua sekolong.

...

Lo nguSizwe. Ungumdlali wesoka obalaseleyo esikolweni sam.





Kabelo ga a na matsogo. Efela o nweša dikgwele tše dintši tša sehlopha sa rena!

...

USizwe akanazo izandla. Kodwa ukora amanqaku amaninzi kwiqela lethu!



# Storybooks South Africa

[global-asp.github.io/storybooks-southafrica](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica)

## Bogolofadi Ga Se Go Se Kgone

### Ukukhubazeka Akuthethi Ukuba Awunakho Ukwenza Izinto

Written by: Agnes Mabururu

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Motlhago Sara Mohale (nso), Xolisa Guzula (xh)

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](https://africanstorybook.org)) and is brought to you by [Storybooks South Africa](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica) in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).